



Crna Gora
Vlada Crne Gore



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	3. VI	20. 21	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	07-2/21-1		
VEZA:			
EPA:	213 XXVII		
SKRAĆENICA:		PRILOG:	

Br: 04-2284

24. maj 2021. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE
Gospodin mr Aleksa Bečić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 13. maja 2021. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTIMA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su mr Jakov Milatović, ministar ekonomskog razvoja i Veselin Koprivica, v. d. generalnog direktora Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja.

PREDSJEDNIK
Prof. dr Zdravko Krivokapić, s. r.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTIMA

Član 1

U Zakonu o patentima („Službeni list CG“, broj 42/15 i 2/17) član 14 mijenja se i glasi:

„Upravni spor

Član 14

Protiv rješenja nadležnog organa može se pokrenuti upravni spor.”

Član 2

U članu 57 stav 1 riječ „slučaja” zamjenjuje se riječju „zahtjeva”, a riječi: „na zahtjev zainteresovanog lica” i zarez brišu se.

U stavu 2 riječi: „Zainteresovano lice dužno” zamjenjuju se riječima: „Podnosilac zahtjeva za izdavanje prinudne licence dužan”, a riječ „pokušalo” zamjenjuje se riječju „pokušao”.

U stavu 3 riječi: „Zainteresovano lice” zamjenjuju se riječima: „Podnosilac zahtjeva za izdavanje prinudne licence”.

U stavu 4 riječi: „zainteresovano lice” zamjenjuju se riječima: „podnosilac zahtjeva za izdavanje prinudne licence”.

Član 3

Naziv glave XIV mijenja se i glasi: „PRIJAVE PROŠIRENIH EVROPSKIH PATENATA I EVROPSKI PATENTI”.

Član 4

U članu 141 stav 2 tačka 1 riječi: „koje Evropski patentni zavod obavlja poslove kao naznačeni ili izabrani zavod” zamjenjuju se riječima: “koje je Evropski patentni zavod naznačeni ili izabrani zavod i koja ima priznat međunarodni datum podnošenja prijave”.

Član 5

Poslije člana 150 dodaje se nova glava i šesnaest novih članova koji glase:

„XIVa. EVROPSKE PRIJAVE PATENATA I EVROPSKI PATENTI

Dejstva evropskih prijava patenata i evropskih patenata u Crnoj Gori

Član 150a

(1) Evropska prijava patenta i evropski patent, pod uslovima određenim ovim zakonom, imaju isto pravno dejstvo i podliježu istim uslovima kao i nacionalna prijava patenta i nacionalni patent.

(2) U smislu stava 1 ovog člana i čl. 150b do 150p i člana 153a ovog zakona:

1) "evropska prijava patenta" je prijava evropskog patenta podnijeta na osnovu Konvencije, kao i međunarodna prijava patenta podnijeta na osnovu Ugovora, za koje je Evropski patentni zavod naznačeni ili izabrani zavod i koja ima priznat međunarodni datum podnošenja prijave i u kojoj je naznačena Crna Gora;

2) "evropski patent" je evropski patent priznat od strane Evropskog patentnog zavoda na osnovu evropske prijave patenta, u skladu sa Konvencijom, u kojoj je naznačena Crna Gora;

3) "nacionalna prijava patenta" je prijava patenta podnijeta nadležnom organu na osnovu ovog zakona;

4) "nacionalni patent" je patent priznat na osnovu nacionalne prijave patenta.

Podnošenje evropske prijave patenta

Član 150b

(1) Evropska prijava patenta može biti podnijeta Evropskom patentnom zavodu ili nadležnom organu.

(2) Evropska prijava patenta podnijeta nadležnom organu ima isto dejstvo kao da je podnijeta na isti datum Evropskom patentnom zavodu, ukoliko je nadležni organ blagovremeno proslijedio Evropskom patentnom zavodu.

(3) Izdvojena evropska prijava patenta podnosi se neposredno Evropskom patentnom zavodu.

(4) Ako nadležni organ ustanovi, na prvi pogled, da se prijava podnijeta od strane državljanina Crne Gore ili fizičkog lica koje u Crnoj Gori ima stalno nastanjenje, odnosi na pronalazak od značaja za odbranu i bezbjednost Crne Gore, u smislu člana 124 ovog zakona, postupiće u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuju tajni pronalasci i neće proslijediti evropsku prijavu patenta Evropskom patentnom zavodu u skladu sa stavom 2 ovog člana.

(5) Evropska prijava patenta koja se podnosi nadležnom organu u skladu sa st. 1 do 4 ovog člana, može se podnijeti na bilo kom od jezika iz člana 14 st. 1 i 2 Konvencije.

Takse i troškovi postupka za evropske prijave patenata

Član 150c

Takse i troškovi postupka u vezi sa evropskom prijavom patenta plaćaju se u skladu sa odredbama Konvencije i važećim pravilima i propisima uz Konvenciju.

Dejstva evropske prijave patenta

Član 150d

(1) Evropska prijava patenta kojoj je priznat datum podnošenja i u kojoj je naznačena Crna Gora, istovjetna je urednoj nacionalnoj prijavi patenta sa pravom prvenstva zatraženim za evropsku prijavu patenta, ako je to pravo zatraženo, bez obzira na ishod postupka po prijavi.

(2) Objavljena evropska prijava patenta obezbjeđuje podnosiocu prijave jednaka prava kao i objavljena nacionalna prijava patenta u Crnoj Gori, od datuma kad podnosilac prijave dostavi prevod patentnih zahtjeva objavljene evropske prijave patenta na crnogorski jezik licu koje koristi taj pronalazak u Crnoj Gori.

(3) Smatraće se da evropska prijava patenta od početka nije imala dejstva iz stava 2 ovog člana ako je povučena, ako se smatra povučenom, ako je konačno odbijena ili ako je naznaka Crne Gore povučena ili se smatra povučenom.

Dejstva evropskog patenta Član 150e

(1) Pod uslovima iz st. 2 do 6 ovog člana, evropski patent u kome je naznačena Crna Gora, od datuma kada je od strane Evropskog patentnog zavoda objavljen podatak o priznanju evropskog patenta u Evropskom patentnom biltenu, obezbjeđuje ista prava kao i nacionalni patent, u skladu sa ovim zakonom.

(2) Nosioc patenta je dužan da nadležnom organu dostavi zahtjev za upis evropskog patenta u Registar patenata, prevod patentnih zahtjeva evropskog patenta na crnogorski jezik i plati propisanu naknadu posebnih troškova objavljivanja i štampanja prevoda patentnih zahtjeva priznatog evropskog patenta, u roku od tri mjeseca od dana objavljivanja podataka o priznanju evropskog patenta u Evropskom patentnom biltenu.

(3) Ako evropski patent ostane na snazi sa izmijenjenim patentnim zahtjevima kao rezultat postupka po prigovoru ili zahtjeva za ograničenje patenta podnijetog Evropskom patentnom zavodu, nosilac patenta je dužan da nadležnom organu dostavi prevod izmijenjenih patentnih zahtjeva na crnogorski jezik i plati propisanu naknadu posebnih troškova objavljivanja, u roku od tri mjeseca od dana objavljivanja obavještenja o odluci Evropskog patentnog zavoda da evropski patent sa izmjenama ostaje na snazi.

(4) Ako tekst patentnih zahtjeva sadrži pozivne oznake upotrijebljene u crtežima, ti crteži se moraju priložiti uz prevod iz st. 2 i 3 ovog člana.

(5) Nadležni organ je dužan da u službenom glasilu blagovremeno objavi svaki prevod koji je podnijet u skladu sa st. 2 i 3 ovog člana.

(6) Ako prevod iz st. 2 i 3 ovog člana nije podnijet blagovremeno ili ako naknada iz st. 2 i 3 ovog člana nije plaćena blagovremeno, evropski patent se smatra nevažećim od početka za Crnu Goru.

(7) Smatra se da evropski patent i evropska prijava patenta na kojoj je on zasnovan od početka nijesu imali dejstvo iz stava 1 ovog člana i člana 150d stav 2 ovog zakona, u obimu u kojoj je taj patent poništen ili ograničen u postupcima po prigovoru, ograničenju ili poništaju pred Evropskim patentnim zavodom.

(8) Rješenje o upisu evropskog patenta u Registar patenata donosi nadležni organ.

(9) Podaci koji se objavljuju u skladu sa st. 2 i 3 ovog člana uređuju se propisom Ministarstva.

Autentični tekst evropskih prijave patenata ili evropskih patenata Član 150f

(1) Tekst evropske prijave patenta ili evropskog patenta na jeziku postupka koji se vodi pred Evropskim patentnim zavodom autentičan je tekst u bilo kom postupku koji se vodi u Crnoj Gori.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, prevod koji je dostavljen u skladu sa članom 144 stav 2 ili članom 145 st. 2 i 3 ovog zakona, smatra se autentičnim, osim u postupcima poništavanja, kada prijava ili patent na jeziku prevoda obezbjeđuje zaštitu koja je uža od zaštite koja je data na jeziku postupka.

(3) Podnosilac prijave ili nosilac evropskog patenta može u bilo koje doba podnijeti ispravljeni prevod patentnih zahtjeva evropske prijave patenta ili evropskog patenta.

(4) Ispravljeni prevod patentnih zahtjeva objavljene evropske prijave patenta nema pravno dejstvo u Crnoj Gori, dok se ne dostavi licu koje koristi taj pronalazak u Crnoj Gori.

(5) Ispravljeni prevod patentnog zahtjeva evropskog patenta u kome je naznačena Crna Gora nema pravno dejstvo dok nadležni organ ne objavi podatak da je prevod ispravljen, što je prije moguće, nakon plaćanja propisane naknade za objavu.

(6) Svako savjesno lice koje koristi ili je sprovelo efikasne i ozbiljne pripreme za korišćenje pronalaska, a čije korišćenje ne bi predstavljalo povredu prava iz prijave ili patenta u prvobitnom prevodu, nakon početka pravnog dejstvo ispravljenog prevoda, može nastaviti to korišćenje, u okviru svog posla ili za potrebe svog poslovanja bez plaćanja naknade.

Prava ranijeg datuma i prava koja proizilaze iz istog datuma

Član 150g

(1) Evropska prijava patenta i evropski patent u kojem je naznačena Crna Gora imaju, u odnosu na nacionalnu prijavu patenta i nacionalni patent, ista dejstva u pogledu stanja tehnike kao i nacionalna prijava patenta i nacionalni patent.

(2) Nacionalna prijava patenta i nacionalni patent imaju, u odnosu na evropski patent u kojem je naznačena Crna Gora, isto dejstvo u pogledu stanja tehnike koje imaju u odnosu na nacionalni patent.

Istovremena zaštita

Član 150h

Ako evropski patent u kojem je naznačena Crna Gora i nacionalni patent imaju isti datum podnošenja ili ako je zatraženo pravo prvenstva, a isti datum prvenstva je priznat istom licu ili njegovom pravnom sljedbeniku, nacionalni patent nema dejstvo u mjeri u kojoj obuhvata isti pronalazak kao i evropski patent u kome je naznačena Crna Gora, od dana od kada je rok za podnošenje prigovora na evropski patent istekao, a prigovor nije podniet ili od dana od kada je u postupku po prigovoru donijeta konačna odluka da evropski patent ostaje na snazi.

Pretvaranje evropske prijave u nacionalnu prijavu patenta

Član 150i

(1) Nadležni organ sprovodi postupak za priznanje nacionalnog patenta na zahtjev podnosioca evropske prijave patenta ili nosioca evropskog patenta u sljedećim slučajevima:

1) kada se evropska prijava patenta smatra povučenom na osnovu člana 77 stav 3 Konvencije,

2) kada prevod evropske prijave patenta iz člana 14 stav 2 Konvencije nije podniet blagovremeno u skladu sa članom 90 stav 3 Konvencije.

(2) U slučaju iz stava 1 tačka 1 ovog člana, zahtjev za pretvaranje evropske prijave patenta u nacionalnu prijavu patenta podnosi se nadležnom organu.

(3) Nadležni organ, u skladu sa odredbama o tajnim pronalascima, prosljeđuje zahtjev za pretvaranje evropske prijave patenta u nacionalnu prijavu direktno centralnim zavodima za industrijsku svojinu država ugovornica koje su u njemu navedene.

(4) U slučaju iz stava 1 tačka 2 ovog člana, zahtjev za pretvaranje evropske prijave patenta u nacionalnu prijavu patenta se podnosi Evropskom patentnom zavodu, koji ga prosljeđuje nadležnom organu, ako je u njemu navedena Crna Gora.

(5) Zahtjev za pretvaranje evropske prijave patenta u nacionalnu prijavu patenta smatra se podnietim ako je plaćena taksa za pretvaranje i ako je dokaz o uplati takse dostavljen nadležnom organu.

(6) Dejstvo evropske prijave patenta iz člana 66 Konvencije prestaje ako zahtjev za pretvaranje nije blagovremeno podniet.

(7) Podnosilac prijave je dužan da nadležnom organu podnese prevod originalnog teksta evropske prijave patenta na crnogorski jezik i plati propisanu taksu za objavu podatka o pretvaranju, u roku od dva mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za pretvaranje evropske prijave patenta u nacionalnu prijavu patenta.

(8) Nadležni organ objavljuje u službenom glasilu svaki prevod koji je blagovremeno podniet, u skladu sa stavom 7 ovog člana.

(9) Ako taksa iz stava 7 ovog člana nije blagovremeno plaćena ili ako prevod originalnog teksta evropske prijave patenta na crnogorski jezik nije blagovremeno podniet, smatra se da zahtjev za pretvaranje nije podniet, o čemu nadležni organ donosi rješenje.

Takse za održavanje

Član 150j

(1) Takse za održavanje evropskih patenata plaćaju se nadležnom organu za godine koje slijede nakon godine u kojoj je objavljen podatak o priznanju evropskog patenta, u skladu sa posebnim propisima.

(2) Na plaćanje takse za održavanje prava iz stava 1 ovog člana, shodno se primjenjuje odredba člana 141 stav 2 Konvencije.

Raspolaganje evropskom prijavom patenta i evropskim patentom

Član 150k

Odredbe ovog zakona o prenosu prava, licenci, založnom pravu i prinudnim licencama se primjenjuju na evropske prijave patenata i evropske patente sa dejstvom na teritoriji Crne Gore.

Zaštita od povrede

Član 150l

Odredbe ovog zakona o građansko-pravnoj zaštiti prava u slučaju povrede se primjenjuju na evropske prijave patenata i evropske patente u kojima je naznačena Crna Gora.

Poništaj evropskog patenta

Član 150m

(1) U skladu sa članom 138 Konvencije, evropski patent može biti poništen u postupku pred nadležnim organom, u skladu sa odredbama ovog zakona, sa dejstvom za Crnu Goru.

(2) Ako je zahtjev za poništaj evropskog patenta podniet nadležnom organu nakon početka postupka po prigovoru pred Evropskim patentnim zavodom, u skladu sa članom 99 Konvencije ili postupka u vezi sa zahtjevom za ograničenje ili poništaj, u skladu sa članom

105a Konvencije, nadležni organ će prekinuti postupak u vezi sa zahtjevom za poništaj do okončanja navedenih postupaka pred Evropskim patentnim zavodom.

Primjena Konvencije

Član 150n

(1) Odredbe ovog zakona primjenjivaće se na evropske prijave patenata i evropske patente u kojima je naznačena Crna Gora, ukoliko nije drugačije propisano Konvencijom.

(2) U slučaju konflikta između Konvencije i ovog zakona, primjenjivaće se Konvencija.

Prijave proširenih evropskih patenata i evropski patenti

Član 150o

(1) Odredbe čl. 141 do 150 i čl. 151, 152, 153 i 154 ovog zakona primjenjuju se na prijave evropskih patenata podnijete na dan ili poslije 1. marta 2010. godine, ali prije datuma stupanja na snagu Konvencije o evropskom patentu u Crnoj Gori i na evropske patente priznate na osnovu tih prijava.

(2) Postupci započeti na osnovu odredbi iz stava 1 ovog člana okončaće se u skladu sa njima.

Prijave evropskih patenata i evropski patenti

Član 150p

Odredbe čl. 150a do 150j, čl. 150m, 150n, 151, 152a, 153a i 154 ovog zakona primjenjuju se na prijave evropskih patenata podnijete na dan ili poslije datuma stupanja na snagu Konvencije o evropskom patentu i evropske patente priznate na osnovu tih prijava.“

Član 6

U nazivu člana 152 poslije riječi „prijava“ dodaju se riječi: „podnijetih prije stupanja na snagu Konvencije u Crnoj Gori“.

U stavu 1 riječi: „podnosi se“ zamjenjuju se riječima: „se prije stupanja na snagu Konvencije u Crnoj Gori podnosi“.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Međunarodna prijava se prije stupanja na snagu Konvencije u Crnoj Gori može podnijeti i nadležnom organu kao prijemnom zavodu ako je podnosilac prijave državljanin Crne Gore ili fizičko lice koje u Crnoj Gori ima stalno nastanjenje ili pravno lice osnovano u skladu sa crnogorskim propisima ili koje ima sjedište u Crnoj Gori.“

Član 7

Poslije člana 152 dodaje se novi član koji glasi:

**„Organ primalac međunarodnih prijava podnijetih nakon stupanja na snagu
Konvencije u Crnoj Gori**

Član 152a

(1) Državljeni Crne Gore ili fizička lica koja u Crnoj Gori imaju stalno nastanjenje ili pravno lice osnovano u skladu sa crnogorskim propisima ili koje ima sjedište u Crnoj Gori može, nakon stupanja na snagu Konvencije u Crnoj Gori, odabrati da podnese međunarodnu prijavu Evropskom patentnom zavodu ili Međunarodnom birou Svjetske organizacija za intelektualnu svojinu, koji tada nastupa kao organ primalac u smislu člana 2 tačka XV i člana 10 Ugovora.

(2) Međunarodna prijava može, nakon stupanja na snagu Konvencije u Crnoj Gori, biti podnijeta na crnogorskom jeziku isključivo Međunarodnom birou Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu, koji nastupa kao organ primalac na osnovu Pravila 19.1(a)(iii) Pravilnika za primjenu Ugovora.

(3) Ako je međunarodna prijava, nakon stupanja na snagu Konvencije u Crnoj Gori, podnijeta Evropskom patentnom zavodu na crnogorskom jeziku, Evropski patentni zavod će je odmah proslijediti Međunarodnom birou Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu, na osnovu Pravila 19.4 (b) Pravilnika za primjenu Ugovora i smatraće se da je Evropski patentni zavod primio u ime Međunarodnog biroa Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu, kao organ primalac na osnovu Pravila 19.1(a)(iii) Pravilnika za primjenu Ugovora u skladu sa Pravilom 19.4(a) Pravilnika za primjenu Ugovora.“

Član 8

U članu 153 poslije riječi „prijava“ dodaju se riječi: „koja je podnijeta na dan ili nakon 1. marta 2010. godine, ali prije datuma stupanja na snagu Konvencije u Crnoj Gori“.

Član 9

Poslije člana 153 dodaje se novi član koji glasi:

Naznačenje ili odabir Crne Gore u međunarodnim prijavama podnijetim nakon stupanja na snagu Konvencije u Crnoj Gori

„Član 153a

Zahtjevom za priznanje evropskog patenta sa dejstvom u Crnoj Gori, u skladu sa Konvencijom, smatra se bilo koje naznačenje ili odabir Crne Gore u bilo kojoj međunarodnoj prijavi podnijetoj od datuma stupanja na snagu Konvencije u Crnoj Gori.“

Član 10

U članu 154 riječi: „članom 152“ zamjenjuju se riječima: „čl. 152 i 152a“.

Član 11

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

O B R A Z L O Ž E N J E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, prema kojem je određeno da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Imajući u vidu planiranu ratifikaciju Konvencije o evropskom patentu, te činjenicu da je Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske patentne organizacije o proširenju evropskih patenata (Sporazum o proširenju), (Sl.list CG - Međunarodni ugovori“ broj 5/09), koji je stupio na snagu 01.03.2010. godine predstavljao prelaznu fazu ka budućoj ratifikaciji navedene Konvencije, javila se potreba za izmjenama i dopunama Zakona o patentima. Naime, predmetnim izmjenama neophodno je jasno definisati odredbe neophodne za adekvatnu primjenu Konvencije o evropskom patentu, a ujedno i nedvosmisleno urediti pitanja vezana za okončanje postupaka pokrenutih na osnovu i u vezi sa Sporazumom o proširenju. Shodno sporazumu o proširenju, dejstvo u Crnoj Gori imaju prijave evropskog patenta podnijete i evropski patenti registrovani kod Evropskog patentnog zavoda u skladu sa odredbama Konvencije o evropskom patentu. Na taj način, omogućeno je da Crna Gora i prije ratifikacije Konvencije o evropskom patentu i sticanja formalnog članstva u Evropskoj patentnoj organizaciji, čiji je Evropski patentni zavod dio, osjeti benefite navedene konvencije. Ratifikacijom Konvencije, na kojoj insistira i Evropska unija u procesu pristupanja, Crna Gora će dobiti status punopravnog člana u Evropskoj patentnoj organizaciji, sa pravom glasa.

III. USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Ne postoje izvori prava Evropske unije niti potvrđene međunarodne konvencije sa kojima je potrebno vršiti usaglašavanje. Izmjene i dopune Zakona su u neposrednoj vezi sa planiranom ratifikacijom Konvencije o evropskom patentu.

IV . OBJAŠNJENJA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

U članu 1 mijenja se član 14 Zakona na način što je iz postojećeg člana 14 brisan stav 1 kojim je bilo propisano da se pravna zaštita pronalazaka ostvaruje u upravnom postupku koji vodi nadležni organ, s obzirom da se i postupak za priznanje patenta sprovodi u skladu sa zakonom koji se uređuje upravni postupak, osim ako tim zakonom nije drukčije propisano. Stav 2 je ostao nepromijenjen.

U članu 2 riječi „zainteresovano lice“ zamijenjene su riječima „podnosilac zahtjeva za izdavanje prinudne licence“, s obzirom da Zakon o upravnom postupku ne poznaje pojam „zainteresovano lice“.

U članu 3 mijenja se naziv glave XIV kako bi se napravila jasna razlika u odnosu na novododatu glavu XIVa i grupisale odredbe kojima su uređuju pitanja vezana za proširene evropske prijave patenata i proširene evropske patente.

U članu 4 izvršena je izmjena člana 121 stav 2 tačka 1 Zakona na način što su izvršena određena jezička preciziranja i usaglašavanja sa ostalim odredbama zakona, te dodato da evropska prijava patenta mora imati priznati međunarodni datum podnošenja prijave.

U članu 5 dodata je nova glava i dvanaest novih članova kojima se uređuje pitanja vezana za evropske prijave patenata i evropske patente, a u vezi sa Konvencijom o evropskom patentu.

Članom 150a uređuje se dejstvo evropskih prijava patenata i evropskih patenata u Crnoj Gori, te definišu pojmovi evropske prijave patenata, evropskog patenta, nacionalne prijave patenata i nacionalni patent.

Članom 150b uređuje se pitanja vezana za podnošenje evropske prijave patenta, kome se navedena prijava podnosi, kao i dejstvo te prijave u pogledu datuma podnošenja.

Članom 150c uređuju se pitanja vezana za plaćanje taksi i troškova postupka u vezi sa evropskom prijavom patenta.

Članom 150d propisuje se istovjetnost evropskih prijava patenata sa usklađenim datumom podnošenja u kojoj je naznačena Crna Gora saurednom nacionalnom prijavom patenta, sa pravom prvenstva zatraženim za evropsku prijavu patenta, bez obzira na ishod prijave, ukoliko je to primjenjivo. Ovom članom se takođe propisuje da objavljena evropska prijava patenta obezbjeđuje podnosiocu ista prava koja obezbjeđuje nacionalna prijava, te pitanja vezana za povlačenje navedene prijave.

Članom 150e propisano je da evropski patent u kome je naznačena Crna Gora obezbjeđuje ista prava kao i nacionalni patent od datuma kada je od strane EPO-a objavljen podatak o priznanju evropskog patenta u Biltenu evropskih patenata. Takođe, ovim članom uređuju se pitanja vezana za upis evropskog patenta u Registar patenata, dostavljanje prevoda i ostale potrebne dokumentacije, plaćanje taksi i ostalih troškova, kao i da evropski patent i evropska prijava patenta nemaju isto dejstvo kao nacionalni patent i objavljena nacionalna prijava patenta u mjeri u kojoj je patent opozvan ili ograničen u postupcima po prigovoru, ograničenju ili poništaju pred EPO-om.

Članom 150f uređuju se pitanja vezana za autentični tekst evropskih prijava patenata ili evropskih patenata.

Članom 150g propisano je isto dejstvo, u smislu stanja tehnike, evropske prijave patenta i evropskog patenta u kojoj je naznačena Crna Gora kao i nacionalna prijava patenta i nacionalni patent.

Članom 150h uređuju se pitanja vezana za dejstvo nacionalnog patenta ako evropski patent u kojem je naznačena Crna Gora i nacionalni patent imaju isti datum podnošenja, kao i u situaciji kada je zatraženo pravo prvenstva, a isti datum prvenstva je priznat istom licu ili njegovom pravnom sljedbeniku.

Član 150i uređuju se postupak za priznanje tj. pretvaranje evropske prijave patenta u nacionalnu prijavu.

Članom 150j uređuje se pitanje plaćanja taksi za održavanje evropskih patenata.

Članom 150k uređuje se raspolaganje evropskom prijavom patenta i evropskim patentom.

Članom 150l uređuje se pitanje građansko-pravne zaštite evropskih patenata u Crnoj Gori.

Članom 150m uređuje se poništaj evropskog patenta.

Članom 150n uređuje se obim primjene ovog Zakona o odnosu na Konvenciju o evropskom patentu.

Članom 150o uređuje se primjena pojedinih odredbi Zakona (kojima se uređuju pitanja primarno u vezi sa primjenom Sporazuma o proširenju) na prijave proširenih evropskih patenata podnijete prije stupanja na snagu Konvencije o evropskom patentu u Crnoj Gori i patente priznate na osnovu tih prijava, te pitanje okončanja započetih postupaka.

Članom 150p uređuje primjena određenih odredbi Zakona (kojima se uređuju pitanja primarno u vezi sa primjenom Konvencije o evropskom patentu) na prijave evropskih patenata podnijete na dan i nakon stupanja na snagu Konvencije o evropskom patentu u Crnoj Gori i evropske patente priznate na osnovu tih prijava.

Članom 6 vrši se dopuna naziva člana 152 Zakona dodavanjem riječi „prije stupanja na snagu Konvencije o evropskom patentu u Crnoj Gori“. Izmjena je izvršena zbog potrebe razgraničenja organa primaoca međunarodnih prijava prije i nakon stupanja Konvencije na snagu, a na osnovu odredbi WIPO Ugovora o saradnji u oblasti patenata.

Članom 7 dodaje se novi član 152a kojim se propisuje ko je organ primalac međunarodnih prijava podnijetih nakon stupanja na snagu Konvencije o evropskom patentu u Crnoj Gori.

U članu 8 vrši se dopuna člana 153 na način što se precizira da se, u vezi sa zahtjevom za proširenje, radi o međunarodnim prijavama koje su podnijete na dan ili nakon stupanja na snagu Sporazuma o proširenju, ali prije stupanja na snagu Konvencije o evropskom patentu.

U članu 9 poslije člana 153 dodat je novi član 153a kojim je pripisano da se bilo koje naznačenje ili odabir Crne Gore u bilo kojoj međunarodnoj prijavi podnijetoj od datuma stupanja na snagu Konvencije o evropskom patentu u Crnoj Gori smatra zahtjevom za priznanje evropskog patenta sa dejstvom u Crnoj Gori, u skladu sa Konvencijom o evropskom patentu.

U članu 10 izvršena je dopuna člana 154 na način što je propisano da Evropski patentni zavod postupa kao organ za međunarodno pretraživanje i prethodno ispitivanje međunarodnih prijava podnijetih, u skladu i sa članom 152a pored člana 152 ovog zakona.

Članom 11 uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore.

VI. TEKST ODREĐABA ZAKONA O PATENTIMA ("SL. LIST CRNE GORE", BR. 42/15 I 2/17) KOJE SE MIJENJAJU

Postupak pred nadležnim organom

Član 14

- (1) Pravna zaštita pronalazaka ostvaruje se u upravnom postupku koji vodi nadležni organ.
- (2) Protiv rješenja nadležnog organa može se pokrenuti upravni spor.

Prinudna licenca

Član 57

(1) Ako nosilac patenta odbije da drugim licima ustupi pravo na ekonomsko iskorišćavanje zaštićenog pronalaska ili postavlja neopravdane uslove za to ustupanje, organ državne uprave nadležan za poslove iz oblasti u kojoj pronalazak treba da se primijeni može, poslije razmatranja svakog pojedinačnog slučaja, izdati prinudnu licencu, na zahtjev zainteresovanog lica, ako:

- 1) nosilac patenta, sam ili preko drugog lica, ne koristi ili nedovoljno koristi zaštićeni pronalazak u Crnoj Gori;

2) bez korišćenja tog pronalaska, u cjelini ili djelimično, nije moguće ekonomsko iskorišćavanje drugog pronalaska koji je kasnije zaštićen na ime drugog lica.

(2) Zainteresovano lice dužno je da dokaže da je, prije podnošenja zahtjeva iz stava 1 ovog člana, pokušalo da dobije ovlaštenje nosioca prava za korišćenje zaštićenog pronalaska pod prihvatljivim ekonomskim uslovima i rokovima i da ovlaštenje nije dobilo u razumnom roku.

(3) Zainteresovano lice, u slučaju iz stava 1 tačka 1 ovog člana, može biti samo lice koje dokaže da raspolaže tehnološkim mogućnostima i proizvodnim kapacitetima potrebnim za ekonomsko iskorišćavanje zaštićenog pronalaska.

(4) U slučaju iz stava 1 tačka 2 ovog člana zainteresovano lice može biti samo nosilac patenta za kasnije zaštićeni pronalazak, ako:

1) kasnije zaštićeni pronalazak predstavlja značajan tehnički napredak od posebnog ekonomskog značaja u odnosu na ranije zaštićeni pronalazak, i da

2) nosilac ranije zaštićenog pronalaska ima, pod razumnim uslovima, pravo na unakrsnu licencu za korišćenje kasnije zaštićenog pronalaska.

(5) Ovlaštenje za korišćenje ranije zaštićenog pronalaska nije prenosivo, osim u slučaju istovremenog prenosa kasnije zaštićenog pronalaska.

XIV. EVROPSKA PRIJAVA PATENTA I EVROPSKI PATENT

Proširenje dejstva evropskih patenata

Član 141

(1) Evropska prijava patenta i evropski patent koji su prošireni na Crnu Goru, pod uslovima određenim ovim zakonom, imaju isto pravno dejstvo kao i nacionalna prijava patenta i nacionalni patent.

(2) U smislu stava 1 ovog člana i čl. 142 do 150 i člana 153 ovog zakona:

1) "evropska prijava patenta" je prijava evropskog patenta podnijeta na osnovu Konvencije o evropskom patentu (u daljem tekstu: Konvencija), kao i međunarodna prijava podnijeta na osnovu Ugovora o saradnji u oblasti patenata (u daljem tekstu: Ugovor), za koje Evropski patentni zavod obavlja poslove kao naznačeni ili izabrani zavod i u kojoj je naznačena Crna Gora;

2) "prošireni evropski patent" je evropski patent priznat od strane Evropskog patentnog zavoda na osnovu evropske prijave patenta za koju je zahtijevano proširenje na Crnu Goru;

3) "nacionalna prijava patenta" je prijava patenta podnijeta nadležnom organu na osnovu ovog zakona;

4) "nacionalni patent" je patent priznat na osnovu nacionalne prijave patenta.

Organ primalac međunarodnih prijava

Član 152

(1) Međunarodna prijava podnosi se Međunarodnom birou Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu kao organu primaocu u skladu sa Ugovorom.

(2) Međunarodna prijava može se podnijeti i nadležnom organu kao prijemnom zavodu ako je podnosilac prijave državljanin Crne Gore ili fizičko lice koje u Crnoj Gori ima odobreno stalno nastanjenje ili pravno lice koje ima sjedište u Crnoj Gori.

(3) Za podnošenje međunarodne prijave iz stava 2 ovog člana plaća se administrativna taksa i naknada posebnih troškova postupka za prosljeđivanje Međunarodnom birou iz stava 1

ovog člana, u rokovima predviđenim Pravilnikom za primjenu Ugovora i Administrativnim uputstvima prema Ugovoru.

(4) Način podnošenja prijave iz stava 2 ovog člana uređuje se propisom Ministarstva.

Evropski patentni zavod kao naznačeni ili izabrani zavod

Član 153

Međunarodna prijava u kojoj je Crna Gora u skladu sa Ugovorom, naznačena ili izabrana radi priznanja nacionalnog patenta smatra se zahtjevom za proširenje evropskog patenta na Crnu Goru u smislu ovog zakona, a Evropski patentni zavod djelovaće kao naznačeni ili izabrani zavod u skladu sa Ugovorom.

Evropski patentni zavod kao organ za međunarodno pretraživanje i međunarodno prethodno ispitivanje

Član 154

Evropski patentni zavod postupa kao organ za međunarodno pretraživanje i prethodno ispitivanje međunarodnih prijava podnijetih u skladu sa članom 152 ovog zakona.



Crna Gora

**Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis
odnosi/donosilac akta**

MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA

Naziv propisa	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	XVII. Tržište, ugostiteljstvo i turizam	5. Pravo intelektualne svojine
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	podpoglavlje
	07. Pravo intelektualne svojine	-
Ključni termini - eurovok deskriptori	<ul style="list-style-type: none">- Evropska prijava patenta- Evropski patent- Međunarodna prijava- Nacionalni patent	

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo ekonomskog razvoja
NAZIV PROPISA	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima
<p>1. Definisane probleme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)? <ul style="list-style-type: none"> - Imajući u vidu planiranu ratifikaciju Konvencije o evropskom patentu (EPC), te činjenicu da Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske patentne organizacije o proširenju evropskih patenata („Sl. list CG - Međunarodni ugovori“, broj 5/09) - Sporazum o proširenju, koji je stupio na snagu 01.03.2010. godine, predstavlja određenu prelaznu fazu ka ratifikaciji EPC, javila se potreba za izmjenama i dopunama Zakona o patentima. Naime, predmetnim izmjenama i dopunama neophodno je jasno definisati odredbe neophodne za adekvatnu primjenu EPC, a ujedno i nedvosmisleno urediti pitanja vezana za okončanje postupaka pokrenutih na osnovu i u vezi sa Sporazumom o proširenju. Shodno sporazumu o proširenju, dejstvo u Crnoj Gori imaju prijave evropskog patenta podnijete Evropskom patentnom zavodu u skladu sa odredbama EPC i evropski patenti registrovani na osnovu tih prijava. Na taj način, omogućeno je da Crna Gora i prije ratifikacije EPC i sticanja formalnog članstva u Evropskoj patentnoj organizaciji, čiji je Evropska unija u procesu pristupanja, Crna Gora će dobiti status punopravnog člana u Evropskoj patentnoj organizaciji, sa pravom glasa. - Uzrok problema je činjenica da Crna Gora nije ratifikovala EPC. - Posljedice problema su u određenoj mjeri različit patentni sistem i prava koja bi podnosilac prijave i nosilac patenta u Crnoj Gori trebalo da imaju u skladu sa odredbama EPC, a trenutno ih nemaju, a na način kako je to u definisano u zemljama članicama EPC. - Oštećeni su domaći podnosioci prijava za registraciju patenata, zbog nemogućnosti adekvatnog i potpunog ostvarivanja i zaštite svojih prava u sistemu EPC, što se manifestuje kroz nemogućnost apliciranja u Crnoj Gori za patentnu zaštitu jedinstvenom prijavom (na jednom mjestu za više država članica EPC), kao i višestrukim uvećanjem troškova prijave (što je uslovljene podnošenjem pojedinačnih prijava za svaku državu članicu EPC). - Nepristupanje Crne Gore EPC i neusvajanje sa njima vezanih izmjena i dopuna Zakona o patentima bi predstavljalo prepreku na daljem putu integracije Crne Gore u Evropsku uniju, s obzirom da je obaveza pristupanja EPC predviđena Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (član 75 Aneks VII). <p>2. Ciljevi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koji ciljevi se postižu predloženim propisom? - Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo. <ul style="list-style-type: none"> - Cilj je ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz postupka pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, član 75 	

Aneks VII Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i unaprjeđenje patentnog sistema u Crnoj Gori.

- /

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?

- Ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema moguće je postići jedino izmjenama i dopunama Zakona o patentima. "Status quo" opcija bi podrazumijevala da će problem ostati neriješen.
- S obzirom na pravnu prirodu odnosa koji su predmet regulisanja, kao i činjenicu da se u konkretnom slučaju radi o ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, to su izmjene i dopune Zakona o patentima, kao i pristupanje Crne Gore EPC-u jedina moguća opcija.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

- Rješenja u ovom propisu će primarno uticati na podnosioca prijave za registraciju patenata i nosioce patenata i to u pogledu registracije, ostvarivanja i zaštite njihovih prava, kao i na eventualne sticaoce tih prava. Ne postoje negativni uticaji ovog propisa, a pozitivni se ogledaju u usklađenosti sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti.
- Troškovi podnosioca prijave ili nosioca patenta pred nadležnim organom, koji nastaju primjenom ovog propisa, utvrđuju se kao administrativne takse i naknade posebnih troškova postupka (troškovi objavljivanja, štampanja prevoda patentnih zahtjeva), a koje su kao takve već prepoznate u sistemu zaštite prava intelektualne svojine u Crnoj Gori.
- Pozitivne posljedice predmetnih izmjena i dopuna Zakona o patentima i ratifikacije EPC višestruko opravdavaju troškove, jer se istim omogućava šira teritorijalna zaštite prava, kako pronalazačima iz Crne Gore van Crne Gore, tako i pronalazačima iz inostranstva u Crnoj Gori.
- Ovim propisom se, kroz omogućavanje privrednim subjektima da u postupku registracije zaštite svoj pronalazak-patent, ustupe svoja prava na patentu i da se u slučaju njihove povrede tome suprotstave efikasnim pravnim sredstvima u skladu sa propisima, posredno doprinosi unaprjeđenju poslovnog ambijenta. Registracijom patenta nosilac patenta stiče isključivo pravo da drugom licu dozvoli, odnosno zabrani da proizvodi, upotrebljava, nudi za prodaju, stavlja u promet, izvozi, uvozi ili skladišti za te svrhe proizvod koji je izrađen prema zaštićenom pronalasku, te da primjenjuje postupak koji je zaštićen patentom. Samim tim, omogućava se pronalazačima, bilo da su u pitanju fizička ili pravna lica, da ubiraju ekonomske koristi od svojih pronalazaka i stvaralaštva na nacionalnom i evropskom tržištu, što predstavlja jedan od preduslova za privlačenje stranih investitora, pogotovo iz zemalja koje zaštiti intelektualne svojine pridaju veliki značaj.
- Ovim zakonom se ne stvaraju biznis barijere, a istim se omogućava pravna zaštita pronalazaka u skladu sa standardima najrazvijenijih zemalja Evrope.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.

<ul style="list-style-type: none"> - Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijedena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu? - Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze? - Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore? - Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda. - Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti. - Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa? - Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.
<ul style="list-style-type: none"> - Nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa. - Vidjeti prethodni odgovor. - Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze. - Vidjeti prethodni odgovor. - Nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze. - Implementacijom propisa će se ostvariti prihod za budžet, a koji će zavisi od broja podnijetih prijava za registraciju patenata i održavanja prava iz priznatih patenata. - Nije korišćena posebna metodologija. - Ne. - Ne. - Vidjeti prethodni odgovor.
<p>6. Konsultacije zainteresovanih strana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako. - Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije). - Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti. <ul style="list-style-type: none"> - Korišćena je eksterna ekspertiza tj. ekspertska pomoć pružena od strane Evropskog patentnog zavoda koji administrira EPC. - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima bio je predmet javne rasprave tokom koje je organizovan jedan okrugli sto, a zainteresovani subjekti su bili u prilici da daju primjedbe, predloge i sugestije na tekst Nacrta zakona. - Tokom trajanja javne rasprave nije bilo primjedbi, predloga i sugestija na tekst Nacrta zakona.
<p>7: Monitoring i evaluacija</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa? - Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi? - Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva? - Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa? <ul style="list-style-type: none"> - Nema potencijalnih prepreka za implementaciju. - Ministarstvo ekonomskog razvoja će sprovoditi zakon u dijelu vođenja upravnih postupaka, dok će nadležni sudovi sprovoditi zakon u pogledu vođenja sudskih postupaka za zaštitu prava na patent od povrede, što bi trebalo da doprinese efikasnijoj implementaciji i realizaciji planiranih ciljeva. - Broj podnijetih evropskih prijava patenata i registrovanih evropskih patenata. - Ministarstvo ekonomskog razvoja će vršiti monitoring i evaluaciju primjene propisa.

Datum i mjesto

26.01.2021. godine
Podgorica

DRŽAVNA SEKRETARKA



dr Milena Lipovina-Božović

[Handwritten signature]

Primljeno: 12.02.2021				
Org. jed.	Geo. kas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
009-328		120-1656	1	21



Crna Gora
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 835
fax: +382 20 224 450
www.mif.gov.me

Broj: 02-03-1074/1

Podgorica, 08.02.2021. godine

MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA
-n/r ministra, gospodina Jakova Milatovića-

Poštovani gospodine Milatoviću,

Na osnovu Vašeg akta, broj: 009-328/20-1656/13 od 26. januara 2021. godine, kojim se traži mišljenje na tekst *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima*, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izvještaj o analizi uticaja propisa nemamo primjedbi, imajući u vidu obrazloženje iz RIA obrasca da su troškovi podnosioca prijave ili nosioca patenta, koji nastaju primjenom ovog propisa, već prepoznati u sistemu zaštite prava intelektualne svojine Crne Gore.

Predloženim izmjenama preciznije se definišu odredbe neophodne za adekvatnu primjenu Konvencije o evropskom patentu, i nedvosmisleno se uređuju pitanja vezana za okončanje postupaka pokrenutih na osnovu i u vezi sa Sporazumom između Vlade Crne Gore i Evropske patentne organizacije o proširenju evropskih patenata (Sporazum o proširenju),

Na osnovu uvida u dostavljeni tekst i Izvještaj o analizi uticaja propisa u dijelu procjene fiskalnog uticaja, utvrđeno je da za sprovođenje ovog Predloga zakona nije potrebno izdvajanje finansijskih sredstava u budžetu Crne Gore. Implementacijom propisa će se ostvariti prihod za budžet, a koji će zavisiti od broja podnijetih prijava za registraciju patenata i održavanje prava iz priznatih patenata.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, sa aspekta budžeta nema primjedbi na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima.

S poštovanjem,



MINISTAR
mr Milojko Spajić



Crna Gora
Kabinet predsjednika Vlade
Kancelarija za evropske integracije

Adresa: Bulevar revolucije 15
81 000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 481 301
fax: +382 20 481 301
www.kei.gov.me

Crna Gora
MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA
PODGORICA

Primijeno: 05.03.2021				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
009-	328	20-	1656	23

Br: 01-004-907/21-312/2

4. mart 2021.

Za: MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA
ministru Jakovu Milatoviću

Veza: Dopis br: 009-328/20-1656/22

Predmet: Mišljenje o Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima s pravnom tekovinom EU

Poštovani,

Dopisom broj 009-328/20-1656/22 od 26. februara 2021. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima** s pravnom tekovinom Evropske unije.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade Crne Gore („Sl. list CG“, br. 3/12, 31/15, 48/17 i 62/18) Kancelarija za evropske integracije je saglasna sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,

GLAVNA PREGOVARAČICA



Zorka Kordić

Prilog:


- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima s pravnom tekovinom EU

Dostavljeno:

- Ministarstvu ekonomskog razvoja;
- a/a

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM
EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MER-IU/PZ/21/01
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Patents	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomskog razvoja	
- Sektor/odsjek	Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	načelnik – Nebojša Mugoša br.tel. 020 482 219 nebojsa.mugosa@mek.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomskog razvoja	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
SSP, Glava VI, Usklađivanje zakonodavstva, sprovođenje zakona i pravila o konkurenciji, član 75		
b) Stepenn ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa sa Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2020-2022	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	Donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost nacrt propisa sa primarnim izvorima prava Evropske unije:		
UFEU, Naslov VII, Zajednički propisi o konkurenciji, poreskom sistemu i približavanju zakonodavstava, Poglavlje 3, Usklađivanje pravnih propisa, član 118 / TFEU, Title VII, Common Rules on Competition, Taxation and Approximation of Laws, Chapter 3, Approximation of Laws, Article 118		

Potpuno usklađeno / fully harmonized	
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Konvencija o evropskom patentu (EPC)	European Patent Convention (EPC)
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Konvencija o evropskom patentu je prevedena na crnogorski jezik	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima nije preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima izrađen je u saradnji sa ekspertima Evropskog patentnog zavoda.	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / glavna pregovaračica
dr Milena Lipovina-Božović DRŽAVNA SEKRETARKA	
Datum: 22.02.2021. godine	Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLADENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa	1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi				
MER-TU/PZ/21/01	MER-IU/PZ/21/01				
/					
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore	Na engleskom jeziku				
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Patents				
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije	a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti